

CRNA GORA

Opština Tivat

Sekretarijat za uređenje prostora i

zaštitu životne sredine

Broj: 0902-901/7

Tivat, 30.03.2016.god.

Na osnovu člana 62a Zakona o uredjenju prostora i izgradnji objekata (»Sl.list CG« br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13 i 39/13) i člana 5 Odluke o donošenju Državne studije lokacije „Dio Sektora 22 i Sektor 23“ (»Sl.list CG« br. 68/2010), po službenoj dužnosti, Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine izdaje:

ISPRAVKU URBANISTIČKO – TEHNIČKIH USLOVA

broj 0902-901/6 od 09.12.2015.godine

za izradu tehničke dokumentacije za urbanističku parcelu broj 40,urbanistička zona broj 1,

mješovite namjene (M1),

**koja se sastoji od većeg dijela kat. parcele br. 4175 KO Tivat i manjeg dijela kat.parc.br.4170 KO Tivat
u zahvatu Državne studije lokacije „Dio Sektora 22 i Sektor 23“, Opština Tivat**

1. U tekstualnom dijelu gore pomenutih urbanističko-tehničkih uslova u poglavljiju 4 "Uslovi za izgradnju i uređenje parcele" tačka "Oblikovanje objekata" **briše se** :

"maksimalna BGP površina jednog objekta ne smije biti veća od 300m². Ukoliko je dozvoljena BGP veća onda je moguće raditi više objekata veličine do 300m², kako bi se izbjegle strukture koje svojom veličinom opterećuju vizuru sa mora. „

2.Ostali elementi gore navedenih urbanističko tehničkih uslova se **ne mijenjaju** odnosno **važe i dalje**.

3.Ova ispravka je **sastavni dio** urbanističko tehničkih uslova broj 0902-901/6 od 09.12.2015.god.

Obrazloženje

U izradi urbanističko – tehničkih uslova za za urbanističku parcelu UP 40, urbanistička zona broj 1, koja se sastoji od većeg dijela kat. parcele br. 4175 KO Tivat i manjeg dijela kat.parc.br.4170 KO Tivat, u zahvatu Državne studije lokacije „Dio Sektora 22 i Sektor 23 „,Opština Tivat došlo je do tehničke greške . Naime , gore pomenuta smjernica koja se briše je dio planskog dokumenta Državna studija lokacije „Dio Sektora 27 i Sektor 28“ te se ne može odnositi i na parcele u zahvatu Državne studije lokacije „Dio Sektora 22 i Sektor 23“.

Kako je dato u analitičkom dijelu plana dozvoljena bruto površina objekta na UP 40 u zoni 1 iznosi 449,00m² te se ista može realizovati kroz jedan slobodnostojeći objekat mješovite namjene.

Imajući u vidu navedeno obrazloženje, a cijeneći da se očigledne tehničke greške mogu ispraviti uvijek riješeno je kao u dispozitivu.

S poštovanjem

**SAMOSTALNI SAVJETNIK III ZA URBANIZAM
I IZGRADNJU OBJEKATA
Milica Manojlović, dipl.ing.arh.**

M.M

Dostaviti:

- Gverović Šime, Kalimanska 10
- Urbanističkoj inspekciji
- Arhivi



CRNA GORA

Opština Tivat

Sekretarijat za uređenje prostora i
zaštitu životne sredine

Broj: 0902-351-901/6

Tivat, 09.12.2015.god.

Na osnovu člana 62a Zakona o uredjenju prostora i izgradnji objekata (»Sl.list CG« br. 51/08, 40/10 i 34/11,40/11,47/11,35/13 , 39/13 i 33/14) i člana 5 Odluke o donošenju Državne studije lokacije „Dio Sektora 22 i Sektor 23“ (»Sl.list CG« br. 68/2010), na zahtev **Gverović Šima**, Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine izdaje:

URBANISTIČKO – TEHNIČKE USLOVE

**za izradu tehničke dokumentacije za urbanističku parcelu broj 40,urbanistička zona broj 1,
mješovite namjene (M1),**

**koja se sastoji od većeg dijela kat. parcele br. 4175 KO Tivat i manjeg dijela kat.parc.br.4170 KO Tivat
u zahvatu Državne studije lokacije „Dio Sektora 22 i Sektor 23“, Opština Tivat**

1.USLOVI U POGLEDU NAMJENE POVRŠINA

U okviru **UP 40** u zoni **1** može se projektovati objekat **mješovite namjene**, stambeno turističke namjene.

Ova namjena planirana je u zoni koja je u velikoj mjeri izgrađena tako da predstavlja interpolaciju izgrađenih objekata i znatno manju gradnju na slobodnim parcelama. Preporuka plana je da nova gradnja budu **slobodno stojeći objekti sa jednom ili dvije stambene jedinice u objektu**. U okviru namjene M1 izuzetno je moguće realizovati i **male porodične hotele**. Turistički sadržaji u okviru turističkog stanovanja ili hotela moraju biti **sa minimalno 3 zvjezdice** i potrebno ih je prilagoditi važećim propisima.

Objekti na parcelama sa namjenom M1 mogu u prizemljima organizovati uslužne djelatnosti u funkciji turističke ponude. Vrsta djelatnosti koje se razvijaju u zoni mješovite namjene vezana je za svakodnevnu nabavku te za specifične zahtjeve turizma.

2.USLOVI PARCELACIJE, REGULACIJE, NIVELACIJE I MAKSIMALNI KAPACITETI

UP 40 formirana je od većeg dijela kat.parc.br. 4175 KO Tivat i manjeg dijela kat.parc.br.4170 KO Tivat.

Prema Listu nepokretnosti-prepis br.492 površina kat.parc.br.4175 KO Tivat iznosi 635 m² i na njoj je evidentirano postojanje

- porodične stambene zgrade površine gabarita 98m² spratnosti P+1 i
- garaža površine gabarita 12m² ,spratnosti P.

Dio kat.parc.br. 4175 KO Tivat ulazi u sastav planirane saobraćajnice .

Površina urbanističke parcele UP 40 iznosi **641,43 m²** i definisana je koordinatama tačaka koje se čitaju u grafičkom izvodu iz plana na listu: *Plan parcelacije, regulacije i nivелације*.


Ukoliko na postojećim granicama katastarskih parcela dođe do neslaganja između katastra i studije lokacije mjerodavan je **zvanični katalog**.

Regulaciona linija je granica između javnog i privatnog zemljišta u smislu korišćenja.

Napomena: Do podnošenja zahtjeva za građevinsku dozvolu investitor je dužan formirati UP 40 prema datim uslovima parcelacije i rješiti imovinsko-pravne odnose na cijeloj UP ..

Visinska regulacija definisana je maksimalnom spratnošću odnosno ukupnom maksimalnom visinom objekta na svim urbanističkim parcelama.

Urbanističko-tehničkim uslovima za svaku namjenu određen je maksimalan broj nadzemnih, odnosno podzemnih etaža. Dozvoljava se i manji broj.



Etaže mogu biti podrum, suteren, prizemlje, spratovi i potkrovље. Podzemne etaže (podrum) ne ulaze u obračun visina. **Podrum** je u potpunosti ukopani dio objekta čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena. Objekat može imati više podrumskih etaža. Ukoliko je namjena podruma garažiranje, tehničke prostorije i pomoćne prostorije - ostave, njegova površina ne ulazi u BGP. Za sve ostale namjene (welness centar, diskoteka i sl.) površina podruma se uračunavaju u BGP. Površina pod podzemnim etažama može biti veća od površine prizemlja ali ne može biti veća zauzetost parcele od 50% njene površine i mora biti u garnicama zone za gradnju.

Suteren je etaža sa visinom poda ispod visine okolnog terena na dijelu vanjskog obima i ukopan je sa 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnati teren, odnosno jednim svojim pročeljem je iznad terena. Uređeni teren iza objekta mora se u potpunosti naslanjati na objekat i ne može biti od objekta odvojen potpornim zidom (škarpom).

Prizemlje je prva etaža sa visinom poda jednakom ili višom od okolnog uređenog terena, tj. prva etaža iznad suterena.

Srat je svaka etaža između prizemlja i potkrovљa/ krova.

Potkrovљe je završna etaža objekta ispod krova. Najniža svijetla visina potkrovљa ne smije biti veća od **1.2 m** na mjestu gdje se građevinska linija potkrovљa i spratova poklapaju.

Građevinska linija utvrđuje se ovom Studijom u odnosu na regulacionu liniju ili preko koordinata njenih tačaka , a predstavlja liniju do koje je dozvoljeno graditi objekat. Na ovaj način je umjesto linije na koju se smještaju objekti svojim uličnim fasadama, definisana **zona gradnje u kojoj je dozvoljeno smještanje planiranih objekata**. Definisana je koordinatama tačaka koje su date u grafičkom prilogu *Plan parcelacije, regulacije i nivелације*.

U odnosu na regulacionu liniju, građevinska linija prema prilaznoj saobraćajnici je udaljena **5m**.

Ukoliko građevinske linije ne definišu minimalno rastojanje od susjedne parcele minimalno odstojanje objekta od bočnih granica parcella je **3 m** ili $h/2$ (h je najviša tačka pripadajućeg pročelja).

Izgradnja na ivici parcele (dvojni objekti i objekti u prekinutom nizu) moguća je isključivo uz pismenu saglasnost vlasnika susjedne parcele na čijoj ivici se radi objekat. Udaljenost od bočnih granica mjeri se od pročelja zgrade prema bočnoj međi i mjerodavna je manja vrijednost (u slučaju različitih vrijednosti).

-Erkeri,terase,balkoni i drugi istureni djelovi objekata ne mogu prelaziti građevinsku liniju kao ni minimalna definisana odstojanja od bočnih i zadnjih ivica urbanističke parcele.

Građevinske linije na parcelama sa zatečenim objektima aktiviraju se samo u slučajevima zamjene postojećih objekata novim ili prilikom dogradnje postojećeg objekta.

-U okvirima postavljenih građevinskih linija dozvoljeno je slobodno postavljanje i formiranje gabarita objekta odnosno formiranje gabarita u skladu sa specifičnim zahtjevima ove namjene.

Nadstrešnice, terase na terenu, stepeništa, kao ni bilo koji drugi arhitektonski elementi ne smiju izlaziti iz zone za gradnju (zona omeđena GL i distancom 3m prema javnoj komunikaciji i 3m (izuzetno 1.5m) prema susjedu).

- ***Izračunavanje osnovnih urbanističkih parametara***

Obračun ukupne bruto građevinske površine objekata (BGP),obračun indeksa zauzetosti i indeksa izgrađenosti usklađeni su sa zakonom propisanim načinom obračuna.

Obracun BGP obuhvata sve etaze bez redukcija u površinama i isključuje jedino potpuno ukopanu etazu - podrum i to ukoliko je u funkciji mirujućeg saobracaja ,ostava te tehničkih prostorija.

Pri izračunavanju urbanističkih parametara, na urbanističkim parcelama u ovoj Studiji lokacije, sutereni se u cjelini uračunavaju u BGP a potkrovљa prema važećim propisima.

. Ukoliko se nadzemne etaže koriste za parkiranje ili tehničke prostorije uračunavaju se u BGP na isti način kao stanovanje, turizam i sl. namjena.

Površina pod podzemnim etažama može biti veća od površine prizemlja, ali zauzetost parcele podzemnim etažama ne može biti veća od 50% njene površine.

Otvoreni (nenatkriveni bazen) ulazi u obračun BGP sa **20%** pripadajuće površine prilikom obračuna propisanog indeksa izgrađenosti ali i propisanog indeksa zauzetosti. Svi drugi pomoćni, ekonomski objekti i natkrivene terase vezane za bazen,prema posebnom propisu,uračunavaju se u propisane indekse.

Izuzetno,ukoliko je u pitanju kaskadna-terasasta kompozicija objekata dozvoljeno je horizontalno smicanje etaža pri čemu se zadati max indeks zauzetosti može uvećati za **30%**(npr umjesto 0.3 iznosiće 0.39).

3.USLOVI ZA POSTOJEĆE OBJEKTE



U analitičkom dijelu plana dat je uporedni tabelarni prikaz svih urbanističkih parcela, postojećeg stanja izgrađenosti i planom dozvoljenim kapaciteteta izgrađenosti. Podaci o postojećem stanju BGP su apromksimativni dobijeni množenjem površine gabarita objekata datih na geodetskoj podlozi sa spratnošću evidentiranom na terenu.

POSTOJEĆE STANJE										PLAN						
Urb. parcela	Namjena	Površina urbanističke parcele /m ² /	maksimalno dozvoljeni indeks zauzetosti	maksimalno dozvoljena zauzetost parceli /m ² /	max. slobodne zelene površine u okviru parcele /m ² /	maksimalni dozvoljeni indeks izgrađenosti	maksimalno dozvoljena BGP /m ² /	maksimalno dozvoljena spratnost (max. ukupna visina objekta)	zelene/slobodne površine /m ² / u okviru parcele po krevetu-korisniku usluga	ukupan broj kreveta (stanovnika)	ostvareni indeks zauzetosti	ostvarena površina prizemja /m ² /	ostvareni indeks izgrađenosti	ostvarena BGP /m ² /	ostvarena spratnost	
40	M1 mještovita namjena	641,43	0,3	192,43	449,00	0,7	449,00	P+2	29,93	15	15	0,15	98,00	0,31	196,26	P+1

prema članu 62 Zakona o uređenju prostora i izgradi objekata (51/08) urbanističko tehnički uslovi sadrže spratnost objekta odnosno maksimalnu visinsku kotu objekta. Maksimalna visinska kota objekta (relativna vrijednost) je izjednačena sa ukupnom visinom objekta. Ukupna visina objekta mjeri se vertikalno na zabatnoj strani objekta od konačno zaravnatog i uredjenog terena na njegovom najnižem dijelu do sljemeđa krova.

Maksimalno i minimalno date vrijednosti urbanističkih parametara omogućavaju fleksibilnost pri projektovanju objekata. Primjera radi, ukoliko se zadovolji maksimalni indeks zauzetosti to ne znači da je moguće ostvariti maksimalni indeks izgrađenosti i maksimalnu spratnost.

Planom je **predviđeno zadržavanje izgrađenih objekata** ukoliko su zadovoljena sljedeće usove:

- izgrađeni BGP je u skladu sa planom propisanim maksimalnim BGP-om
- svaki objekat/ parcela mora imati kolski/ kolsko-pješački pristup
- obezbijediti potreban broj parking/ garažnih mjesta
- vlasnik parcele obavezno treba, prema saobraćajnici, ozeleniti prostor visokom vegetacijom kako bi se stvorio ulični drvored
- oblikovanje postojećih objekata (materijalizacija i arhitektonika) uskladiti sa Opštim uslovima (poglavlje u tekstu plana: Opšti uslovi izgradnje i uređenja prostora). /Primjera radi, usaglašavanje sa opštim uslovima se može odnositi na oblaganje objekata kamenom; zamjenu bravarije stolarijom; uklanjanje ambijentu neprimjerenih detalja sa ograda, krovova, stepeništa, ulaza isl.; eventualno uklanjanje dozidanih i nadzidanih djelova objekata, itd./

Dogradnja postojećih i završetak započetih objekata vrši se uz striktno poštovanje planskih parametara (analitički dio Plana - prikaz planiranih kapaciteta za predmetnu parcelu) i građevinskih linija (grafički dio Plana –Plan parcelacije i regulacije), kao i ostalih opštih uslova za uređenje prostora.

Odstupanja od opštih uslova studije, propisana za postojeće objekte su:

- prihvatljivo odstupanje, tj. prekoračenje, od zadatih vrijednosti urbanističkih parametara u poglavljiju Analitički podaci je 5%.(primjera radi nije dozvoljeno prekoračenje zadatog BGP- a ili planiranog max broja kreveta veće od 5%)

- **građevinske linije** i minimalna odstojanja od susjeda na parcelama sa zatečenim objektima aktiviraju se samo u slučajevima zamjene postojećih objekata novim ili prilikom dogradnje postojećeg objekta i u slučaju obezbjeđivanja koridora javne komunikacije.



- prihvata se spratnost postojećih objekata, maksimalno za jednu etažu, veća od ovom studijom zadate spratnosti

Plan ne prepoznae pojedinačne pomoćne objekte, **već se zadate vrijednosti urbanističkih parametara odnose na urbanističku parcelu kao cjelinu** odnosno maksimalno planirani BGP i zauzetost parcele uključuju i zatečene pomoćne objekte.

U slučaju nadzidivanja objekta važe sledeća pravila:

- nije dozvoljena izgradnja mansardnih krovova u vidu tzv. "kapa" sa prepustima
- rješenjem kosih krovova susjednih objekata koji se dodiruju obezbjediti da se voda sa krova jednog objekta ne sliva na drugi objekat

Prije zahtjeva za izdavanje rješenja za intervenciju na postojećem objektu potrebno je provjeriti statičku stabilnost objekta, geomehanička svojstva terena na mikrolokaciji kao i eventualni status zaštite objekta.

Adaptacija i prenamjena pomoćnih objekata u komercijalne djelatnosti moguća je samo u zonama koje Plan prepoznae za razvoj takvih djelatnosti.

Postojeće ponte, mandraći takodje spadaju u grupu postojećih objekata. Oni će se tokom izrade projekta obalnog šetališta tretirati. Postojeće ponte se mogu koristiti kao površine za sunčanje, odmor i sl.

Za postojeće objekte koji su premašili planom predviđene urbanističke parametre dozvoljeno je samo tekuće održavanje.

Kriterijum za uklanjanje postojećih objekata je omogućavanje realizacije planirane saobraćajne mreže.

Dozvoljava se uklanjanje i drugih postojećih osnovnih ili pomoćnih objekata i gradnja novih na osnovu urbanističkih parametara za urbanističku parcelu na kojoj se nalazi objekat koji se uklanja

4. USLOVI ZA IZGRADNJU I UREĐENJE PROSTORA

Da bi se omogućila izgradnja novih objekata i uređenje terena potrebno je, prije realizacije namjena definisanih ovom Studijom, izvršiti nivelaciju terena i kompletno komunalno opremanje zemljišta u skladu s ovim uslovima.

Ograđivanje parcele

Obaveza ove studije je da se parcele **ne ograđuju**. Efekat ograđivanja na pojedinim djelovima postići kombinacijom prirodnog i uredenog zelenila radi formiranja zaštićenih ambijenata. Nije dozvoljeno postavljanje žičanih, zidanih, kamenih i drugih ograda i potpornih zidova kojima bi se sprječavao slobodan prolaz atmosferske vode u more ili na drugi način ugrozili pomorsko i vodno dobro.

Uređenje parcele

Postojeće suvomeđe na granicama urbanističkih parcela treba zadržati u najvećem mogućem obimu s ciljem zaštite suvomeđa kao pejzažnih karakteristika.

Teren oko građevine, potporne zidove, terase i sl. treba izvesti na način da se ne narušava izgled naselja, te da se ne promijeni prirodno oticanje vode na štetu susjednog zemljišta, odnosno susjednih građevina.

Najveća visina potpornog zida ne može biti veća od **2.0 m**. U slučaju da je potrebno izgraditi potporni zid veće visine, tada je isti potrebno izvesti u terasama, s horizontalnom udaljenosću zidova od min **1.5 m**, a teren svake terase ozeleniti. Kod izgradnje potpornog zida uz javnu površinu lice zida ne mije biti u betonu već se mora obložiti rezanim kamenom u maniru suvomeđe ili zidati od kamena.

Svaka urbanistička parcela mora biti uređena tako da najmanje **30%-40%** njene površine, zavisno od namjene, bude uređeno kao zelena površina – nezastre ozelenjene površine (u ovom smislu u ozelenjene površine ne ulaze kolski pristupi i površine pod mirujućim saobraćajem, već isključivo površine pod zelenilom).

Pod uređenjem zelenih površina podrazumijeva se zadržavanje postojeće kvalitetne vegetacije, te je parcelu potrebno ozeleniti autohtonim vrstama i stvoriti/ocuvati drvore uz saobraćajnicu.

Zelenilo uz stambene i stambeno-turističke objekte se na predmetnom području svodi na pojedinačno uređenje privatnih parcela. Uz pješačke komunikacije i saobraćajnice potrebno je provući drvorede koji će zbog nedostatka javnih površina prolaziti privatnom parcelom. U tom slučaju, u svakoj kontaktnej parceli, zavisno o njenoj veličini trebalo bi se izasaditi jedno drvoredro stablo na razmaku cca 6m. (prema unaprijed urađenom projektu pejzažnog uređenja) Svaka bi parcela trebala imati zasađeno barem jedno drvo ili veliki grm kako bi se progustio izgrađeni prostor.

Predlog biljnih vrsta za ozelenjavanje



Drveće

Albizia julibrissin	Cupressus sp.	Laurus nobilis	Pinus halepensis
Arbutus unedo	Diospyros kaki	Magnolia grandiflora	Pinus maritima
Cedrus atlantica	Eriobotrya japonica	Magnolia gallisionensis	Pinus pinea
Cedrus deodora	Ginkgo biloba	Magnolia liliiflora	Platanus acerifolia
Cedrus libani	Jacaranda	Melia azedarach	Quercus ilex
Chamaerops humilis	mimoseafolia	Mimosa sp.	
Cercis siliquastrum	Juniperus oxycedrus	Olea europea	
Cupressus arizonica	Lagerstroemia indica	Phoenix canariensis	

Grmlje

Atriplex halimus	Juniperus sp.	Pistacia lentiscus	Tamarix sp.
Caesalpinia gilliesii	Laurus nobilis	Pittosporum tobira	Taxus baccata
Chamellia japonica	Myrtus communis	Prunus laurocerasus	Viburnum tinus
Hidrangea sp.	Nerium oleander	Pyracantha coccinea	
Hibiscus syriacus	Phyllirea latifolia	Smilax aspera	

Penjačice

Campsis grandiflora	Parthenocissus	Vitis	
Clematis	quinquefolia	Wisteria sinensis	

Trajnica

Agave americana	Cistus incanus	Lavandula officinalis	Santolina viridis
Armeria maritima	Cistus salvifolius	Lobelia erinus	Spartium junceum
Cineraria maritima	Erica arborea	Rosmarinus officinalis	Vitex agus castus
Canna indica	Festuca glauca	Santolina glauca	Yucca sp.

Oblikovanje objekata

Relacija tradicionalnog i istorijskog, sa jedne i savremenog, modernog sa druge strane, sastavni je subjekt svih diskursa o razvoju društva i prostora. Ova relacija treba biti posebno naglašena u procesu projektovanja objekata u zahvatu predmetne studije lokacije.

Arhitektonsko oblikovanje objekata uskladiti sa pejzažom i duhom mediteranskog mesta i pri tome težiti da se primjena tradicionalnih elemenata ne svede na kopiranje istih već njihovim pažljivim transponovanjem ,uz primjenu savremenih materijala, doprinijeti formiraju kvalitetnih ambijenata.

Radi uspostavljenih kriterijuma preventivne zaštite ambijentalnih vrijednosti sredine ,određuju se sledeći, suštinski principi arhitekture ovog podneblja, kao obavezne mjere i postupci oblikovanja objekata i njihovih detalja:

-jednostavnost proporcije i forme tj.puna tektonska struktura jasnih brodova i punih zatvorenih površina

-transponovanje tradicionalnih detalja i njihovo logično i skladno prilagođavanje – dimnjaka, oluka, zidnih istaka, konzolica, malih balkona, ograda, kamenih okvira itd.

-drvni brisoleji, grilje, škure kao vanjski zastori na prozorima i balkonskim vratima i obavezna upotreba drveta za sjenila na terasama..

-za sve objekte je obavezno korišćenje autohtonog,prirodnog kamen (blok ili rezane ploce) na povrsine fasade a boja fasade treba da je bijela. minimum 30%

-terase, ogradni zidovi terasa, lodje u ravnim pročeljima, bez korišćenja ogradnih «baroknih» stubića (npr. «balustrada») na novim građevinama

-treba izbjegavati gradnju balkona dužinom cijele fasade.

-opreznja primjena lukova pogotovo ravni luk, plitki segmentni luk

-formu objekata prilagoditi topografiji terena

-maksimalna BGP površina jednog objekta ne smije biti veća od 300m² .Ukoliko je dozvoljena BGP veća onda je moguće raditi više objekata veličine do 300m², kako bi se izbjegle strukture koje svojom veličinom opterećuju vizuru sa mora.



- objekte prilagoditi klimatskim uslovima
- koristiti autohtone materijale i vegetaciju
- na prostoru u zahvatu studije nije dozvoljena izgradnja baraka, brvnara, drvenih planinskih kuća i sličnih objekata koji tipološki ne pripadaju primorskem ambijentu.
- Gabariti objekta dati u grafičkom prilogu ovih UTU-a na listu: Plan oblika su orijentacioni i ne predstavljaju obavezu.
- Pomoći objekti ne mogu se graditi na parceli.

Uslovi za nesmetano kretanje invalidnih lica

- Neophodno je obezbjediti prilaze svim javnim turističkim, stambenim objektima i površinama u nivou bez stepenika. Sve denivelisane površine u parteru koje se normalno savladavaju stepenicama moraju imati rampe nagiba max. 15%.

Krov objekta

- Krovovi trebaju biti ravni, kosi - jednovodni, dvovodi, sa nagibima krovnih ravn maksimalno do 25° (preporuka je 22°) u novoplaniranim područjima. Sljeme krova mora se postaviti po dužoj strani objekta, a na nagnutom terenu da je paralelno izohipsama. Kosi krov treba biti pokriven crijeponom: kanalica ili „mediteran crijepon“. Zabranjuje se upotreba lima ili valovitog salonita u bilo kojoj boji za kose krovove.
- Moguće je raditi ravan krov. Za ravne krovove preporučuju se neprohodne terase pokrivene odgovarajućim pokrivačem od lomljenog kamena ili zatravljene, a ukoliko investitor projektuje prohodnu terasu, ista će se računati u BGP.
- Nije dozvoljeno mijenjati nagib krovne ravn od vijenca do sljemena, jer cijela krovna ravan mora biti istovjetnog nagiba. Može se odstupiti samo u širini krovnih nadozidanih prozora (tzv «belvederi») u tom slučaju taj dio krovne ravn ima manji nagib, koji se može završiti, ili na sljemenu krova ili prije njega. Dozvoljena je izgradnje nadozidanih krovnih prozora širine do 1,2m, bez balkonskih otvora - vrata, bez upotrebe lučnih ili sličnih nepravilnih nadvoja i krovnih oblika.
- Ako se izvodi vijenac zbog odvođenja krovne vode onda je on armiranobetonski ili kameni sa uklesanim žljebom na kamenim konzolama istaknut 0,2 do 0,3m od ravn pročeljnih zidova objekta. Vjenac je moguće izvesti i kao prepust crijepona. U ovom slučaju vjenac je minimalan. Krovni prepust na zabatu može biti istaknut do 0,2m.

Ukupna visina objekta

Planirana spratnost za sve građevine ove namjene je **Su/Po+P+1+Pk do Su/Po+P+2** zavisno od nagiba terena, odnosno **maksimalno 3 etaže**.

Spratnost i površina objekta mogu biti manji od Studijom iskazanih maksimalnih vrijednosti.

Obaveza je da visina objekata čija je građevinska linija uz saobraćajnicu put Krašići – Radovići, u odnosu na kotu ulice, ne bude veća od visine jedne etaže osim u situacijama gdje zbog dimenzija parcele to nije moguće ostvariti.

Kotu prizemlja objekta prilagoditi namjeni i konfiguraciji terena i u skladu sa tim planirati pristup licima smanjene pokretljivosti. Kako geodetska podloga ne daje dovoljno podataka za određivanje nивелacije urbanističke parcele i objekta, prije projektovanja investitor se obavezuje da obezbjedi geodetski snimak urbanističke parcele, uključujući i pripadajući dio pristupne saobraćajnice i na osnovu dobijenih podataka odredi sve potrebne nivolete.

Ukupna visina objekta mjeri se vertikalno na zabatnoj strani objekta **od konačno zaravnatog i uređenog terena na njegovom najnižem dijelu** (dijelu koji je ispod sljemena) **do sljemena krova**.

Ukupna visina objekata je definisana sa namjerom da se izbjegnu moguća fleksibilna tumačenja spratnosti i da se parametar spratnosti ne bi koristio kao množilac broja indeksa zauzetosti za dobijanje indeksa izgrađenosti tj. ni jedna data vrijednost koja predstavlja dozvoljeni maksimum se ne smije povećavati (visina,indeks izgrađenosti i zauzetosti) kao što se ni propisana minimalna vrijednost parametra ne smije smanjivati (broj PGM ili veličina parcele).

5. USLOVI ZA PARKIRANJE, GARAŽIRANJE

NAPOMENA: Građevinska dozvola se može izdavati samo za one urbanističke parcele koje imaju direktni pristup sa postojećih i/ili izvedenih planiranih javnih saobraćajnica, odnosno u skladu sa vezecim opštinskim odlukama i uslovima Javnih preduzeca.

Pristupni put do urbanističke parcele je najmanje širine 4,5 m ako se koristi za kolski i pješački saobraćaj i najmanje širine 2 m ako se koristi za pješački saobraćaj.



Obaveza je **da se potreban broj parking mesta obezbjedi u okviru parcele**, u vidu parkinga na otvorenom ili u garažama unutar objekta. Nije dozvoljena izgradnja garaža kao nezavisnih objekata na parceli.

U slučaju kada se urbanistička parcela nalazi uz spoj ulica različitog značaja, prilaz s nje na javnu saobraćajnu površinu obavezno se ostvaruje **preko ulice nižeg značaja**.

Službenost za kolski prilaz na urbanističku parcelu može se utvrđivati u slučajevima već izgrađenih parcela koje nemaju neposredan prilaz na javnu saobraćajnu površinu, a isti se ne može obezbijediti.

Broj parkirališnih/garažnih mesta (u nastavku: PGM) za potrebe korišćenja građevine obavezno je smjestiti na pripadajuću urbanističku parcelu. Najmanji dozvoljeni broj PGM-a (min. PM) na urbanističkoj parceli utvrđuje se primjenom normativa određenih posebnim uslovima.. Pod PGM-om se podrazumijeva parkirališno mjesto za lični automobil.

Planirane kapacitete za parkiranje projektovati na bazi sledećih normativa:

namjena	Potreban broj PM
stanovanje (S)	0.8 PM/ 100 m ² BGP
mješovita namjena (M1)	
stanovanje sa poslovnim prostorima (S1)	
hotel (T1)	0,6 PM /100 m ² BGP
turističko nautički sadržaj (T2)	
vile, turističko naselje (T4)	
ljetnjikovac, kulturni turizam (ZA)	
komunalni servisi (K)	1 PM/100 m ² BGP
poslovanje (P)	
autobuska stanica (As)	
sportski objekti (SR)	1PM/5 gledalaca
sportski tereni na otvorenom (R)	

Minimalan broj parking-garažnih mesta koje treba obezbijediti na parceli je **0.8 PGM na 100m² objekta**.

Unutar parkirališta na urbanističkim parcelama višestambene građevine te građevinama javne i društvene, sportsko-rekreativne, ugostiteljsko-turističke i poslovne (osim komunalno-servisne) namjene potrebno je osigurati 5% PM- a za osobe s invaliditetom dimenzija i smještaja propisanih prema posebnom propisu.

Sastavni dio projektne dokumentacije je uređenje terena koje sadrži saobraćajno, hortikultурно i parterno uredjenje terena.

6.USLOVI ZA PROJEKTOVANJE INSTALACIJA

Vodovodne i kanalizacione, elektro i tk instalacije u objektu i izvan njega projektovati u skladu sa važećim propisima i standardima, a priključenje objekta na naseljske infrastrukturne sisteme izvesti u saradnji sa nadležnim javnim preduzećima.

U skladu sa postulatima održivog razvoja treba projektovati energetski održive objekte. Poboljšanje energetske efikasnosti posebno se odnosi na ugradnju ili primjenu : niskoenergetskih zgrada, unaprjeđenje uređaja za klimatizaciju i pripremu tople vode, unaprjeđenje rasvjete, koncepta inteligentnih zgrada (upravljanje potrošnjom energije glavnih potrošača s jednog centralnog mjeseta). Kada su u pitanju obnovljivi izvori energije, posebno treba naglasiti potencijalnu primjenu energije direktnog sunčevog zračenja. Sve nabrojane mogućnosti se u određenoj mjeri mogu koristiti pri izgradnji objekata na području Studije lokacije, pri čemu je obavezno projektovanje instalacija na nacin da se 20% potreba obezbijedi iz obnovljivih izvora energije.

- Takođe, izvoditi cisterne radi doprinošenja boljem vodosnabdijevanju; koristiti morsku vodu za bazene i izvoditi vodonepropusne septičke jame do realizacije kanalizacionog sistema. Pri gradnji koristiti tradicionalne materijale i energetski štedne.



U prilogu ovih uslova daju se izvodi iz Studije lokacije: katastri postojećih i planiranih hidrotehničkih instalacija, elektroenergetskih i tk instalacija.

Obavezno je projektovanje instalacija na nacin da se 20% potreba obezbijedi iz obnovljivih izvora energije

Sastavni dio ovih urbanističko-tehničkih uslova su:

- **Opšti saobraćajno tehnički uslovi** broj 1006-152 od 30.05.2013.godine izdati od strane Sekretarijata za komunalno stambene poslove i saobraćaj.
- **Tehnički uslovi za projektovanje vodovoda i kanalizacije** u okviru glavnog projekta br.2903,izdati od DOO-a«Vodovod i Kanalizacije»Tivat 22.10.2015.godine.
- **Vodni uslovi za odvođenje otpadnih voda** za stambene i poslovne objekte br.0819-1526/1 od 08.08.2011.god.izdati od Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj opštine Tivat,
- **PROCEDURA-PROTOKOL** - Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, Funkcionalna cjelina Distribucija br. 40-00-17865 od 24.11.2011.god.
- **Tehnički uslovi za priključenje potrošača na el.distributivnu mrežu** br. 40-23-01-2065 od 03.10.2011.god.- Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, Funkcionalna cjelina Distribucija, Elektrodistribucija Tivat ,
- **Uslove** za izgradnju preplatničkih komunikacionih kablova, kablova za kablovsku distribuciju i zajedničkog antenskog sistema objekata propisuju Zakon o elektronskim komunikacijama („Sl.list CG“ br. 40/13) odnosno **Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske i komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima** („Sl.list CG“ br. 41/15) izdatog od strane Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.
- U skladu sa članom 62a, stav 5 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (»Sl.list CG« br. 51/08, 40/10, 34/11,40/11, 35/13 i 33/14), ovaj Sekretariat se dopisom, broj 0902-351-901/4 od 30.11.2015.godine, obratio Agenciji za civilno vazduhoplovstvo Podgorica, radi izdavanja tehničkih uslova za projektovanje na predmetnoj parceli. U prilogu Vam dostavljamo odgovor na dopis Agencije za civilno vazduhoplovstvo br.02/2-334/2-15 od 08.12.2015. godine i obaveštavamo Vas da ste u proceduri izdavanja građevinske dozvole obavezni dostaviti tražene podatke .

7.PRIRODNE KARAKTERISTIKE

Geološke karakteristike

Područje dijela sektora 22 i sektora 23 spada u geotektonsku jedinicu Paraautohton koja obuhvata dijelove primorja u području zapadnog Herceg Novog, Mrčeve i Grbaljsko polje, Lušticu i Donji Grbalj, kao i područje Bara i rijeke Bojane. U građi ove jedinice učestvuju karbonatni sedimenti gornje krede (matriht) i foraminiferski krečnjaci srednjeg eocena, flišni sedimenti srednjeg i gornjeg eocena i sedimenti srednjeg miocena.

Seizmičke karakteristike

Na osnovu Karte seizmičke regionalizacije (1982), predmetna zona se nalazi u granicama IX osnovnog stepena seizmičnosti (MCS skale), u uslovima srednjeg tla. Istraživani je prostor velikim dijelom izgrađen od flišnih, pretežno klastičnih sedimenata i kvartarnih tvorevina što predstavlja veliki seizmički rizik, što je posebno značajno za urbana područja formiranim uglavnom na aluvijalnom tlu u vodozasićenom stanju ili s podzemnom vodom na nivou manjem od 5 m. Imajući u vidu moguće pojave likvifikacije (tečenje tla), takva tla predstavljaju izrazito seizmički nepovoljnju sredinu.Ti su podaci od izuzetne važnosti za potrebe projektovanja i izgradnje objekata.

Klimatske karakteristike

Maksimalna temperatura vazduha ima srednje mjesечne maksimalne vrijednosti u najtoplijim mjesecima (jul, avgust) oko 30°C, dok u najhladnijim (januar, februar) iznosi od 11°C – 13°C. Koncentracija najviših dnevnih temperatura (29.3°C do 32.8°C) je tokom avgusta. Minimalna temperatura vazduha u zimskim mjesecima ima prosječnu vrijednost oko 5°C, dok u ljetnjim mjesecima ta vrijednost iznosi oko 20°C.

Opšti režim padavina obilježava se maksimumom tokom zimskog i minimumom tokom ljetnjeg perioda. Najveći doprinos ukupnoj godišnjoj količini padavina imaju mjeseci oktobar, novembar i decembar sa oko 30-40%, a najmanji jun, jul i avgust sa oko 10%. Od mora prema zaledu uočava se povećanja padavina.

Tokom zimskog perioda dnevni prosjek padavina iznosi prosječno 5-8 l/m², mada najveće dnevne količine mogu dostići vrijednosti preko 40 l/m². U ljetnjem periodu, dnevni prosjek padavina iznosi svega oko 1 l/m². Srednja godišnja količina padavina iznosi za stanicu Tivat 1 429.2 l/m², a za stanicu Bar 1 230.8 l/m². Ekstremne 24 h padavine za period od 100



godina (prema modelu GUMBELA) iznosi 234 l/m², a po pojedinim stanicama, za stanicu Tivat 214.07 l/m², a za stanicu Bar 213.27 l/m².

Relativna vlažnost vazduha pokazuje stabilan godišnji hod. Maksimum srednjih mjesecnih vrijednosti javlja se tokom prelaznih mjeseci (aprila-juna i jula-augusta), a minimum tokom ljetnjeg perioda te u nekim slučajevima i tokom zime (januar – februar).

Srednja mjesecna vrijednost osunčanja iznosi za stanicu Herceg Novi 201.25 (max. 327.7 u julu), a za stanicu Bar 212.20 (max. 347.0 u julu). Tokom čitave godine ima prosječno oko 7 sati osunčanja dnevno, s dnevnim oscilacijama od +/- 3.5 časova.

8.USLOVI STABILNOSTI TERENA I KONSTRUKCIJE OBJEKATA

Prilikom izgradnje novih objekata i dogradnje postojećeg/ih u cilju obezbeđenja stabilnosti terena, investitor je dužan da izvrši odgovarajuće saniranje terena, ako se za to pojavi potreba.

Prije izrade tehničke dokumentacije investitor je obavezan, shodno članu 7. Zakona o geološkim istraživanjima ("Službeni list RCG", br.28/93 i izmjene 42/94 i 26/07) izraditi **Projekat geoloških istraživanja tla** za predmetnu lokaciju i **Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja**, i na iste pribaviti saglasnost nadležnog ministarstva.

Projekat konstrukcije prilagoditi arhitektonskom rješenju uz pridržavanje važećih propisa i pravilnika: Pravilnik o opterećenju zgrada PBAB 87 („Sl. List SFRJ“, br. 11/87) i Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima (I. List SFRJ“, br. 31/81, 49/82, 21/88 i 52/90).

Proračune raditi za **IX** (deveti) stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali.

Za potrebe proračuna koristiti podatke Hidrometeorološkog zavoda o klimatskim i hidrološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije.

Izbor fundiranja novih objekata prilagoditi zahtjevima sigurnosti, ekonomičnosti i funkcionalnosti objekata. Posebnu pažnju obratiti na propisivanje mjera antikorozivne zaštite konstrukcije, bilo da je riječ o agresivnom djelovanju atmosfere ili podzemne vode.

Konstrukciju novih objekata oblikovati na savremen način sa krutim tavanicama, bez miješanja sistema nošenja po spratovima, sa jednostavnim osnovama i sa jasnom seizmičkom koncepcijom.

9.USLOVI U POGLEDU MJERA ZAŠTITE

Projektom predviđjeti sledeće mjere zaštite:

- od požara shodno **Zakonu o zaštiti i spašavanju** (Sl. list CG br.13/07 i 05/08) i pratećim propisima,
- zaštite od elementarnih nepogoda, shodno Zakonu o zaštiti i spašavanju i **Pravilniku o merama zaštite od elementarnih nepogoda** (Sl. list CG br.8/93),
- zaštite životne sredine i shodno **Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu** („Sl. list RCG“ br. 80/05) sprovesti postupak procjene uticaja na životnu sredinu,
- zaštite na radu shodno članu 7 **Zakona o zaštiti na radu** („Sl. list CG“ br. 79/04), a za potrebe izgradnje objekta izraditi Elaborat o uređenju gradilišta, shodno članu 8. istog zakona.

Radi zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda, sva rješenja za buduću izgradnju i uređenje prostora moraju se zasnivati na nalazima i preporukama inženjersko-geoloških istraživanja sa seizmičkom mikrorejonizacijom terena za PPO / GUP TIVAT.

Tehničkom dokumentacijom obezbjediti prilaz i upotrebu objekta/objekata licima smanjene pokretljivosti u skladu sa članom 73. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata i Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanja lica smanjene pokretljivosti („Sl. list CG“ broj 10/009).



NAPOMENA: Ovi UTU predstavljaju polaznu osnovu za izradu projekta i **ne daju nikakvo pravo za izvođenje radova na predmetnoj lokaciji**.

Na osnovu ovih urbanističko-tehničkih uslova investitor treba da izradi tehničku dokumentaciju u skladu sa odredbama **Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata** (»Sl.list CG« br. 51/08, 40/10,34/11,40/11,47/11,35/1,339/13 i 33/14) i u skladu sa **Pravilnikom o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije**(»Sl.list CG« br. 23/14).

*U prilogu UTU nalaze se izvodi iz grafičkog dijela Studije lokacije „Dio Sektora 22 i Sektor 23“:

- Topografsko katastarska podloga
- Plan namjene površina
- Plan parcelacije, regulacije i nivелације
- Saobraćajna infrastruktura
- Hidrotehnička infrastruktura
- Elektroenergetska infrastruktura
- Telekomunikaciona infrastruktura
- Sinhron plan infrastrukture
- Planirano zelenilo
- Plan oblika

NAPOMENA: Ovi UTU predstavljaju polaznu osnovu za izradu projekta i **ne daju nikakvo pravo** za izvođenje radova na predmetnoj lokaciji.

Na osnovu ovih urbanističko-tehničkih uslova investitor treba da izradi tehničku dokumentaciju u skladu sa odredbama **Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata** (»Sl.list CG« br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/1, 339/13 i 33/14) i u skladu sa **Pravilnikom o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije** (»Sl.list CG« br. 23/14).

SAMOSTALNI SAVJETNIK III ZA URBANIZAM
I IZGRADNJU OBJEKATA
Milica Manojlović, dipl.ing.arh.


M M



SEKRETAR
Tatjana Jelić, dipl.pravnik

Dostaviti:

- Gverović Šime, Kalimanska 10
- Urbanističkoj inspekciji
- Arhivi



državna studija lokacije:
DIO SEKTORA 22
I SEKTOR 23

**Topografsko katastarska podloga
dio k.p.br.4175 i 4170 KO Tivat, UP 40, ZONA 1
R 1: 1000**



DRANSKO MORE


LEGENDA

granica katastarskih parcela

PLAN NAMJENE POVRŠINA, R 1:1000



Zona 1, UP 40



LEGENDA

GRANICA I REGULACIJA

- GRANICA ZAHVATA NA KOPNU
- GRANICA ZAHVATA NA MORU
- GRANICA MORSKOG DOBRA
- GRANICA ZONA
- GRANICA URBANISTIČKIH PARCELA

1 BRO URBANISTIČKE PARCELE

2 BRO URBANISTIČKE ZONE

POVRŠINE ZA STANOVANJE

- postojeće planirano (S) STANOVANJE
- postojeće planirano (S1) STANOVANJE SA POSLOVNIM PROSTORIMA
- postojeće planirano (M1) MJEŠOVITA NAMJENA, STAMBENO - TURISTIČKA NAMJENA
- postojeće planirano (rez S) REZERVNE ZONE ZA STANOVANJE

POVRŠINE ZA TURIZAM

- postojeće planirano (T1) HOTEL
- postojeće planirano (T2) TURISTIČKO NAUTIČKI SADRŽAJI
- postojeće planirano (T4) TURISTIČKO NASELJE, VILE
- postojeće planirano (ZA) LJETNIKOVAC, KULTURNI TURIZAM

POVRŠINE ZA SPORT I REKREACIJU

- postojeće planirano (SR) SPORTSKI OBJEKTI (sportska dvorana, otvoren bazen, zatvoren bazen)
- postojeće planirano (R) SPORTSKI TERENI NA OTVORENOM SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA

ZAŠTITA KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE

- ZAŠTIĆENI OBJEKAT
- ZAHVAT GRUPACIJE BOROVA NA ŽUPI
- ZELENE POVRŠINE
 - postojeće planirano (Z1) ZAŠTITNO ZELENILO
 - postojeće planirano (Z2) JAVNE ZELENE POVRŠINE, PARK
 - postojeće planirano (PS) PARK-ŠUMA

OTVORENE POVRŠINE

- postojeće planirano (PL) PLAŽA
- postojeće planirano ■■■■■ POSTOJEĆE PROŠIRENJE OBALE
- OTVORENE POPLOČANE JAVNE POVRŠINE
- LUNGO MARE - OBALNO ŠETALIŠTE SA PROŠIRENjem
- KORIDOR OTVORENIH REGULISANIH KANALA

POVRŠINE ZA KOMUNALNE SERVISE I POSLOVANJE

- postojeće planirano (P) POSLOVANJE
- postojeće planirano ■■■■■ KOMUNALNI SERVISI
- postojeće planirano ■■■■■ AUTOBUSKA STANICA
- postojeće planirano ■■■■■ STANICE ZA SNABDJEVANJE MOTORNIH VOZILA GORIVOM


SAOBRAĆAJNE I OTVORENE JAVNE POVRŠINE

- KOLSKE SABAČAJNICE
- KOLSKO PJEŠAČKE SAOBRAĆAJNICE
- PJEŠAČKE SAOBRAĆAJNICE
- JAVNI PARKING
- PJEŠAČKE STAZE
- ZONA AKVATORIJA MARINE I PRISTANIŠTA
- POSTOJEĆE PRIVEZIŠTE
- PRISTANIŠTE
- MARINA

Samostalni savjetnik II:
Maja Popović d.i.g.

državna studija lokacije:
DIO SEKTORA 22 I SEKTOR 23
Plan parcelacije, regulacije i nivelacije UP 40, ZONA 1

R 1: 1000



LEGENDA

GRANICA I REGULACIJA

- granica morskog dobra
- granica zahvata
- granica urbanističkih parcele
- - - građevinska linija
- - - regulaciona linija

**PARCELACIJA, NIVELACIJA,
REGULACIJA**

- — — granica zona
- — — granica urbanističkih parcele
- 40 broj urbanističke parcele
- 1 broj urbanističke zone
- P+1+Pk sratnost
- 343 kote

POVRŠINE ZA KOMUNALNE SERVISE I

POSLOVANJE

- postojeće planirano
- postojeće planirano

poslovanje

komunalni servisi

POVRŠINE ZA STANOVANJE

postojeće planirano

-

MJEŠOVITA NAMJENA,
STAMBENO - TURISTIČKA NAMJENA

**SAOBRAĆAJNE I OTVORENE
JAVNE POVRŠINE**

- — — kolske sabraćajnice
- — — kolsko pješačke
sobraćajnice
- — — pješačke
sobraćajnice
- — — javni parking
- — — pješačke staze

granice urbanističke parcele - koord.

179 6558151.60 4698209.38

180 6558168.62 4698211.63

183 6558180.40 4698213.15

184 6558180.38 4698213.96

185 6558192.32 4698215.68

(228) 6558157.43 4698194.39

229 6558175.00 4698195.76

230 6558192.58 4698197.12

78 6558157.95 4698206.21

79 6558188.39 4698211.01

80 6558188.53 4698200.82

81 6558160.70 4698198.66




građevinske linije - koord.

SAOBRĀCAJNA INFRASTRUKTURA, R 1:1000



Zona 1, UP 40



LEGENDA

GRANICA I REGULACIJA

- GRANICA ZAHVATA NA KOPNU
- GRANICA ZAHVATA NA MORU
- GRANICA MORSKOG DOBRA
- GRANICA ZONA
- GRANICA URBANISTIČKIH PARCELA
- 1 BROJ URBANISTIČKE PARCELE
- 2 BROJ URBANISTIČKE ZONE
- A6A KOTE

POVRŠINE ZA KOMUNALNE SERVISE I POSLOVANJE

- | | | |
|-----------|-----------|--|
| postojeće | planirano | POSLOVANJE |
| postojeće | planirano | KOMUNALNI SERVISI |
| postojeće | planirano | AUTOBUSKA STANICA |
| postojeće | planirano | STANICE ZA SNABDIJEVANJE MOTORNIH VOZILA GORIVOM |

ZAŠTITA KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE

- ZAŠTIĆENI OBJEKAT
- ZAHVAT GRUPACIJE BOROVA NA ŽUPI

OTVORENE POVRŠINE

- | | | |
|-----------|-----------|--|
| postojeće | planirano | PLAŽA |
| postojeće | planirano | POSTOJEĆE PROŠIRENJE OBALE |
| | | OTVORENE POPLOČANE JAVNE POVRŠINE |
| | | LUNGO MARE - OBALNO ŠETALIŠTE SA PROŠIRENjem |
| | | KORIDOR OTVORENIH REGULISANIH KANALA |


SAOBRĀCAJNE I OTVORENE JAVNE POVRŠINE

- | | |
|------------|---------------------------------------|
| — — — — — | KOLSKES SAOBRĀCAJNICE |
| ██████████ | KOLSKO PJEŠAČKE SAOBRĀCAJNICE |
| ——— | PJEŠAČKE SAOBRĀCAJNICE |
| | JAVNI PARKING |
| ██████████ | PJEŠAČKE STAZE |
| — — — — — | PODRUČJE PREDVIDENO ZA GRADNJU MARINE |
| ██████████ | POSTOJEĆE PRIVEZIŠTE |
| ██████████ | PRISTANIŠTE |

KARAKTERIŠĆNI PRESJECI SAOBRĀCAJNICA

M 1:200

PRESJEK 2-2



Samostalni savjetnik II:
Maja Popović d.o.o.

PLAN MJERA ZA SPROVOĐENJE, R 1 : 1000



Zona A, UP40



LEGENDA

GRANICA I REGULACIJA

- The legend consists of five horizontal lines above the text descriptions.
 1. A red line with red square markers at both ends: GRANICA ZAHVATA NA KOPNU (Red line).
 2. A blue line with blue square markers at both ends: GRANICA ZAHVATA NA MORU (Blue line).
 3. A blue line with yellow square markers at both ends: GRANICA MORSKOG DOBRA (Blue line with yellow squares).
 4. A yellow line with yellow square markers at both ends: GRANICA ZONA (Yellow line with yellow squares).
 5. A dashed blue line: GRANICA URBANISTIČKIH PARCELA (Dashed blue line).
 Below the lines, there are two numbered boxes:
 1. Box containing a blue square with a white number '1': BROJ URBANISTIČKE PARCELE (Number of urbanistic parcels).
 2. Box containing a blue square with a white number '2': BROJ URBANISTIČKE ZONE (Number of urbanistic zones).
 The bottom line contains the text SPRATNOST.

POVRŠINE ZA STANOVANJE

- | | | | |
|-----------|-----------|--|---|
| postojeće | planirano | | STANOVANJE |
| postojeće | planirano | | STANOVANJE SA POSLOVNIM PROSTORIMA |
| postojeće | planirano | | MJEŠOVITA NAMJENA,
STAMBENO - TURISTIČKA NAMJENA |
| postojeće | planirano | | REZERVNE ZONE ZA STANOVANJE |

POVRŠINE ZA TURIZAM

- | POVRŠINE DLA TURIZAM | |
|----------------------|-------------------------------|
| postojeće | planirano |
| | HOTEL |
| postojeće | planirano |
| | TURISTIČKO NAUTIČKI SADRŽAJI |
| postojeće | planirano |
| | TURISTIČKO NASELJE, VILE |
| postojeće | planirano |
| | LJETNIKOVAC, KULTURNI TURIZAM |

POVRŠINE ZA SPORT I REKREACIJU

- | | | | |
|-----------|-----------|---|---|
| postojeće | planirano |  | SPORTSKI OBJEKTI
(sportska dvorana, otvorení bazen, zatvorení bazen) |
| postojeće | planirano |  | SPORTSKI TERENI NA OTVORENOM
SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA |

POVRŠINE ZA KOMUNALNE
SERVISE I POSLOVANJE

- | | | | |
|-----------|-----------|---|-------------------|
| postojeće | planirano |  | POSLOVANJE |
| postojeće | planirano |  | KOMUNALNI SERVISI |
| postojeće | planirano |  | AUTOBUSKA STANICA |

ZAŠTITA KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE



ZAŠTIĆENI OBJEKAT

- ## ZAHVAT GRUPACIJE BOROVA NA ŽUPI

ZELENE POVRŠINE

- | | | |
|-----------|-----------|-----------------------------|
| postojeća | planirano | ZAŠTITNO ZELENILO |
| postojeća | planirano | JAVNE ZELENE POVRŠINE, PARK |
| postojeća | planirano | PARK-ŠUMA |

OTVORENE POVRŠINE

- | | | |
|-----------|-----------|---|
| postojeće | planirano | |
| | | PLAŽA |
| | | OTVORENE POPLOČANE JAVNE POVRŠINE |
| | | LUNGO MARE -
OBALNO ŠETALIŠTE SA PROŠIRENJEM |
| | | KORIDOR OTVORENIH REGULISANIH KANALA |

SAOBRAĆAJNE I OTVORENE
JAVNE POVRŠINE

- The legend consists of eight entries, each with a colored horizontal bar and a label:

 - KOLSKE SABAČAJNICE (Red bar)
 - KOLSKO PJEŠAČKE SABAČAJNICE (Grey bar)
 - PJEŠAČKE SABAČAJNICE (Black bar)
 - JAVNI PARKING (Red bar with vertical lines)
 - PJEŠAČKE STAZE (Black bar with diagonal stripes)
 - ZONA AKVATORIJA MARINE I PRISTANIŠTA (Dashed blue bar)
 - POSTOJEĆE PRIVEZIŠTE (Blue bar with horizontal dots)
 - PRISTANIŠTE (Blue bar with vertical stripes)


A large circular stamp is overlaid on the legend, containing the text "Cina MARINA" and "Gorica".

KORIDOR SLUŠTANJA POLIJETANJA AVIONA (Bottom entry, spanning the width of the legend)

Samostalni savjetnik II :
Maja Popović d.i.g.

HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA, R 1 : 1000

Zona 1, UP 40



LEGENDA

GRANICA I REGULACIJA

- GRANICA ZAHVATA NA KOPNU
- GRANICA ZAHVATA NA MORU
- GRANICA MORSKOG DOBRA
- GRANICA ZONA
- GRANICA URBANISTIČKIH PARCELA

1

BROJ URBANISTIČKE PARCELE

2

BROJ URBANISTIČKE ZONE

HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA

- | | |
|--------------------------------------|--|
| — POSTOJEĆI VODOVOD | — POSTOJEĆI VODOVOD - ZA UKIDANJE |
| — PLANIRANI VODOVOD | — POSTOJEĆA FEKALNA KANALIZACIJA |
| — POSTOJEĆA FEKALNA KANALIZACIJA | — POSTOJEĆA FEKALNA KANALIZACIJA - ZA UKIDANJE |
| — PLANIRANA FEKALNA KANALIZACIJA | — POSTOJEĆA ATMOSFERSKA KANALIZACIJA |
| — POSTOJEĆA ATMOSFERSKA KANALIZACIJA | — POSTOJEĆA ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - ZA UKIDANJE |
| — PLANIRANA ATMOSFERSKA KANALIZACIJA | |



OPĆINA TIVAT				
Primljenio:	Organ.jed.	Klasif.znak	Red.br.	Vrijednost
23-10-2015	0902	351	901/3	

d.o.o. VODOVOD I KANALIZACIJA TIVAT

II Dalmatinske 3A, 85320 Tivat, tel.: +382 32 671 788
 Fax: +382 32 671 790, e-mail: vik-tivat@t-com.me www.viktivat.me
 PIB: 02295407 PDV 91/31-00282-0 ŽIRO RAČ.: Atlas Mont: 505-1433-40
 CKB: 510-4063-73 Hipotekarna Banka: 520-62730-65 Prva Banka 535-10055-81

2503
 OPĆINA TIVAT
 Sekretarijat za uređenje prostora
 i zaštitu životne sredine
 22.10.2015

Na osnovu PRELIMINARNIH URBANISTIČKO TEHNIČKIH USLOVA broj 0902-351-901/2 od 20.10.2015 god. za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta na UP 40- kat.par.broj 4175 KO Tivat ,a na zahtjev GVEROVIĆ ŠIMA, izdaju se:

TEHNIČKI USLOVI

- Priključak za vodu izvesti sa postojećeg cjevovoda (mapa u prilogu 1).
- Potrebno je postaviti centralni vodomjer u propisno izgrađenoj šahti na ivici parcele, kao i za svaki stambeni prostor postaviti poseban vodomjer ili u šahti van objekta ili u zajedničkim prostorijama (shodno Odluci o javnom vodosnabdjevanju,Službeni list CG,Opštinski propisi broj 8 od 2014 god.).
- Priključak za kanalizaciju izvesti sa pozicije koja je data u prilogu (mapa u prilogu 2).

PRILOG:- 1-mapa sa pozicijom priključenja na vodovodnu mrežu
 2-mapa sa pozicijom priključenja na kanalizacionu mrežu

Tivat, 22.10.2015 god.




DOSTAVLJENO:


-Naslovu
 -Arhivi

DIREKTOR:
 Čedomir Lukić, dipl.ing

Vodovod (postojeće instalacije)



KANALIZACIJA (postojeće instalacije)




DRŽAVNA STUDIJA LOKACIJE DIO SEKTORA 22 I SEKTOR 23

ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA, R 1 : 1000



Zona 1, UP 40



LEGENDA

GRANICA I REGULACIJA

-

1

BROJ URBANISTIČKE PARCELE

BROJ URBANISTIČKE ZONE

2

ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA - PLAN



PLANIRANA TRAFOSTANICA 35 / 10 KV

POSTOJEĆI 35 kV KABLOVSKI VOD



TRAFO STANICA 10 / 0,4 kV

POSTOJEĆI 10 kV KABLOVSKI VOD



ZONE NAPAJANJA



Samostalni savjetnik II:
Maja Popovic d.i.g.



Primljeno	09 -12 - 2015			
Organ.jed.	Klasifikacija	Red.br.	Prilog	Vrijednost
0902	351	901/5		

Broj: 02/2-334/2-15
Podgorica, 08.12.2015. godine

OPŠTINA TIVAT
Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine

G-dja , Tatjana Jelić Sekretar

Predmet: Vaš dopis broj : 0902-351-901/4 od 30.11.2015.god.

Poštovani gospođo Jelić,

Dokumentacija radi dobijanja saglasnosti za izdavanje urbanističko – tehničkih uslova, koju je dostavio Gverović Šime za dobijanje uebanističko – tehničkih uslova za zemljište označeno kat.par.br. 4175 KO Tivat koju formira UP 40 u zoni 1 u zahvatu DSL-a „Dio sektora 22 i Sektor 23“, a koja je dostavljena Agenciji za civilno vazduhoplovstvo, pregledana je i konstatovano je da se, iz nje ne može precizno odrediti položaj objekta i time položaj u odnosu na površine namijenjenih za zaštitu vazduhoplova u letu. Pored ovih podataka koje ste nam dostavili a kako bi procijenil da li se radi o vazduhoplovnoj prepreci potrebno je da nam dostavite i sledeće podatke:

- Namjena i vrsta objekta,
- Nadmorska visina terena,
- Relativna visina objekta,
- Nadmorska visina vrha objekta,
- Geografske koordinate objekta,
- Koordinate objekta u WGS 84 sistemu,
- Rastojanje objekta od najbližeg praga piste,
- Najkraće rastojanje od ose piste (ukoliko se objekat nalazi u prelaznoj ravni),
- Broj katastarske parcele na kojoj se nalazi lokacija.

Takođe, potrebno je dostaviti sljedeće priloge:

- Urbanističko-tehničke uslove ili Rješenje o lokaciji izdato od strane Sekreterijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje opštine, grada, Ministarstva za uređenje prostora,
- Šira situacija sa ucrtanom lokacijom objekta (1:25000),
- Izgled objekta, osnova i njegov vertikalni presjek,
- Specifični podaci (ako ih ima).

U slučaju da zbog specifičnosti objekta postoji mogućnost uticaja na vazdušni saobraćaj Agencija zadržava pravo da zahtijeva dodatne informacije i dopunu dokumentacije.



NAPOMENA: Geodetski podaci moraju biti izdati od ovlašćene geodetske kuće

Nakon dopune dokumentacije stručne službe Agencije će pristupiti daljem razmatranju predmeta i u zakonskom roku Vam odgovoriti.

S poštovanjem,



Dostavljeno:
Naslovu;
- a/a.



AGENCIJA ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO


JOSIPA BROZA TITA bb
81000 Podgorica, Crna Gora
www.caa.me

TEL: +382 20 625 507
FAX: +382 20 625 517
E-MAIL: cav@caa.me

TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA, R 1 : 1000



Zona 1, UP 40



LEGENDA

GRANICA I REGULACIJA

- GRANICA ZAHVATA NA KOPNU
- GRANICA ZAHVATA NA MORU
- GRANICA MORSKOG DOBRA
- GRANICA ZONA
- - - GRANICA URBANISTIČKIH PARCELA

1

BROJ URBANISTIČKE PARCELE

2

BROJ URBANISTIČKE ZONE

TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA

- POSTOJEĆE TK OKNO
- POSTOJEĆA TK KANALIZACIJA
- POSTOJEĆI SPOLJAŠNJI TK IZVOD
- POSTOJEĆI UNUTRAŠNJI TK IZVOD
- PLANIRANO TK OKNO
- PLANIRANA TK KANALIZACIJA

NO 1... NO 188

4xPVC BROJ PVC CIJEVI 110mm U PLANIRANOJ TK KANALIZACIJU


Samostalni savjetnik II.
Maja Popović d.i.g.

DRŽAVNA STUDIJA LOKACIJE DIO SEKTORA 22 I SEKTOR 23

PLAN OBLIKA, R 1 : 1000



Zona 1, UP 40



LEGENDA

GRANICA I REGULACIJA

- GRANICA ZAHVATA
 - GRANICA ZONA
 - - - - - GRANICA URBANISTIČKIH PARCELA
 - 1 BROJ URBANISTIČKE PARCELE**
 - 2 BROJ URBANISTIČKE ZONE**

IZGRAĐENE POVRŠINE (TURIZAM, STANOVANJE, KOMUNALNI SERVISI I POSLOVANJE)

- ## IZGRAĐENE POVRŠINE

POVRŠINE ZA SPORT I REKREACIJU

- | | | |
|-----------|-----------|--|
| postojeće | planirano | SPORTSKI OBJEKTI
(sportska dvorana, otvoreni bazen, zatvoren bazen) |
| postojeće | planirano | SPORTSKI TERENI NA OTVORENOM SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA |

POVRŠINE ZA STANOVANJE

- postojeće planirano REZERVNE ZONE ZA STANOVANJE

ZAŠTITA KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE



ZAHVAT GRUPACIJE BOROVA NA ŽUPI

ZELENE POVRŠINE

- | | | |
|-----------|-----------|-------------------|
| postojeće | planirano | ZAŠTITNO ZELENILO |
| postojeće | planirano | PARK-ŠUMA |

OTVORENE POVRŠINE

-

SAOBRAĆAJNE I OTVORENE JAVNE POVRŠINE

- The diagram illustrates several types of walking paths:


 - PJEŠAČKE SAOBRAĆAJNICE**: A horizontal blue line with a dashed center.
 - JAVNI PARKING**: A horizontal blue line with vertical dashed lines on both sides.
 - PJEŠAČKE STAZE**: A horizontal blue line with a dashed center and a solid blue border.
 - PODRUČJE PREDVIĐENO ZA GRADIT**: A blue rectangle with a dashed border containing a small blue anchor symbol.
 - POSTOJEĆE PRIVEZIŠTE**: A horizontal blue line with a solid blue border.
 - PRISTANIŠTE**: A horizontal blue line with a solid blue border.

Samostalni savjetnik II:
Maja Popović di.g.

PLANIRANO ZELENILO, R 1 : 1000



Zona 1, UP40



LEGENDA

GRANICA I REGULACIJA

- GRANICA ZAHVATA NA KOPNU**
 - GRANICA ZAHVATA NA MORU**
 - GRANICA MORSKOG DOBRA**
 - GRANICA ZONA**
 - GRANICA URBANISTIČKIH PARCEL**
 - BROJ URBANISTIČKE PARCELE**
 - BROJ URBANISTIČKE ZONE**

POVRŠINE ZA STANOVANJE

- | | |
|--|--|
| | ZELENILO UZ STANOVANJE |
| | ZELENILO UZ STANOVANJE SA POSLOVNIM PROSTORIMA |
| | ZELENILO UZ MJESOVITU NAMJENU, STAMBENO - TURISTIČKA NAMJENA |
| | ZELENILO UZ REZERVNE ZONE ZA STANOVANJE |

POVRŠINE ZA TURIZAM

- | POSTOJEĆE PLANIRANO | | |
|---------------------|-----------|---|
| postojeće | planirano |  ZELENILO UZ HOTEL |
| postojeće | planirano |  ZELENILO UZ TURISTIČKO NAUTIČKI SADRŽAJ |
| postojeće | planirano |  ZELENILO UZ TURISTIČKO NASELJE, VILE |
| postojeće | planirano |  ZELENILO UZ LJETNJKOVAC, KULTURNI TURIZAM |

POVRŠINE ZA SPORT I REKREACIJU

- | POVRŠINE ZA SPORT I REKREACIJU | |
|--------------------------------|---|
| postojeće planirano |  ZELENILO UZ SPORTSKE OBJEKTE
(sportska dvorana, otvoren bazen, zatvoren bazen) |
| postojeće planirano |  ZELENILO UZ SPORTSKI TERENE
NA OTVORENOM SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA |

POVRŠINE ZA KOMUNALNE SERVISE I POSLOVANJE

- | POGOVORE ZA KOMUNALNE SERVISE I UZETE | |
|---------------------------------------|---|
| postojeće | planirano |
| | ZELENILO UZ POSLOVANJE |
| postojeće | planirano |
| | ZELENILO UZ KOMUNALNE SERVISE |
| postojeće | planirano |
| | ZELENILO UZ AUTOBUSKU STANICU |
| postojeće | planirano |
| | ZELENILO UZ STANICE ZA SNABDIJEVANJE
MOTORNIH VOZIŁA GORIVOM |

ZAŠTITA KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE

-

ZELENE POVRŠINE

- | DIREKCIJE | |
|--|-----------|
| postojeće | planirano |
| | |
| postojeće | planirano |
| | |
| postojeće | planirano |
| | |
| ZAŠTITNO ZELENILO | |
| JAVNE ZELENE POVRŠINE, PARK | |
| PARK-ŠUMA | |
| PLANIRANI DIVROVED POSTAVLJEN NA
RASTOJANJU OD 1M U ODNOSU NA
REGULACIONU LINIJU | |

OTVORENE POVRŠINE

- | | |
|---|--------------------------------------|
|  | OTVORENE POVRŠINE |
|  | postojeće planirano PLAZA |
|  | postojeće planirano |
|  | POSTOJEĆE PROŠIRENJE OBALE |
|  | OTVORENE POPLOČANE JAVNE POVRŠINE |
|  | LUNGO MARE - |
|  | OBALNO ŠETALIŠTE SA PROŠIRENjem |
|  | KORIDOR OTVORENIH REGULISANIH KANALA |

SAOBRAĆAJNE I OTVORENE JAVNE POVRŠINE

- | | SABRAČACKI OTVORENI JAVNI I POGONI |
|---|--------------------------------------|
|  | KOLSKE SABRAČAJNICE |
|  | KOLSKO PJEŠAČKE SAOBRAČAJNICE |
|  | PJEŠAČKE SAOBRAČAJNICE |
|  | JAVNI PARKING |
|  | PJEŠAČKE STAZE |
|  | ZONA AKVATORIJA MARINE I PRISTANIŠTA |
|  | POSTOJEĆE PRIVEZIŠTE |
|  | PRISTANIŠTE |
|  | MARINA |



Samostalni savjetnik II:
Maja Popović d.i.g.